


Joseph Bourrilly

Lou Sibournié



C.I.E.L. d'Oc

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

SEMOUSTO

Coume un sibournié qu'an fourça
t'esbadarnant moun cor resta maugrat tout cande,
eici mi vers.

I'atroubaras, mescla de cèndre,
li beloio de jade e li peirard, li foundo
'mé d'aste e d'os taia d'un gàubi fantasious.

Mai se toun èime fin ié saup tourna la vido,
veici qu'aquéli rèn van se carga d'idèio
e noste amour trelusira de rai nouvèu.

Car se de long mis annado avalido,
cor-doulènt o mourtoun, tant d'amour fan tirasso,
èro pèr fin qu'un jour la gaiardo jitello
de noste amour à soun plen crèisse e s'expandigue.

Veses, renègue rèn dóu passat mort.
Simple e sencèr, e tau qu'ai cresegu lou sèntre,
te lou semounde en trobo libro d'ande
— noun pas descaussanado ni facilo.
Mai seguissènt moun raive d'enfre iéu,
ai cerca 'mé li mot de rèndre un pau de l' esmougudo
que dins lou pitre d'un jouvènt l'amour amodo.

N'ères panca vengudo, o liuencho Desirado,
pèr faire i rai de toun amour d'estiéu
s'enrouselà li róumi de moun erme
e trefouli moun cor jalèbre e rebusa
dóu fresi benura de la pèiro au soulèu.

E pamens
moun vers déjà sèmblo un rampèu vers toun aubencho.

De tout acò s'un quicoumet de bon n'en soubro,
umblamen, fervourousamen n'en fau semousto
à Tu, à noste amour garlanda de proumessos.